

観測点	St.No.		E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9	E10	E11	E12	E13	E14	E15	E16	E17	E18		
	Lat.N	Lon.E	33° 23.16'	33° 21.16'	33° 17.93'	33° 23.16'	33° 26.49'	33° 29.57'	33° 35.31'	33° 32.15'	33° 29.60'	33° 35.16'	33° 38.46'	33° 41.57'	33° 45.58'	33° 42.89'	33° 39.29'	33° 43.61'	33° 46.89'	33° 49.24'		
観測日時	Lat.N		134° 15.55'	134° 17.92'	134° 22.56'	134° 28.20'	134° 24.20'	134° 19.71'	134° 25.32'	134° 29.66'	134° 34.44'	134° 39.76'	134° 34.75'	134° 31.06'	134° 37.82'	134° 42.08'	134° 46.97'	134° 53.41'	134° 49.65'	134° 46.09'		
	Lon.E		12/13	12/13	12/13	12/13	12/13	12/13	12/12	12/12	12/12	12/12	12/12	12/12	12/11	12/11	12/11	12/11	12/11	12/11		
	観測月日		11:26	11:58	12:48	13:51	14:38	15:21	13:23	12:41	11:49	10:59	10:16	9:40	9:56	10:30	11:07	12:00	12:44	13:15		
	開始時分		11:37	12:18	13:08	14:11	14:54	15:32	13:32	12:54	12:08	11:12	10:25	9:46	10:03	10:38	11:19	12:14	12:50	13:23		
	終了時分																					
水温℃	0 m		21.07	21.15	21.20	21.64	21.57	21.38	21.23	21.72	21.88	21.53	21.24	21.20	20.95	20.86	21.36	20.66	19.29	18.33		
	10 m		21.07	21.17	21.24	21.65	21.56	21.34	21.24	21.71	21.87	21.52	21.25	21.20	20.96	20.88	21.37	20.65	19.46	18.36		
	20 m		21.07	21.17	21.24	21.64	21.50	21.22	21.24	21.72	21.88	21.56	21.25	21.13	20.97	20.88	21.38	20.67	19.55	18.34		
	30 m		21.06	21.17	21.24	21.65	21.22	20.96	21.24	21.71	21.87	21.56	21.26	20.93	20.96	20.88	21.39	20.66	19.57	18.36		
	50 m		21.07	21.17	21.24	21.56	21.19	20.76	21.19	21.45	21.86	21.57	21.26			20.89	21.39	20.66	19.63			
	75 m		21.05	20.68	21.19	20.62	20.79	18.56		20.78	21.48	21.55	21.26			20.86	21.40	20.11				
	100 m		17.97	18.18	18.12	19.10	17.78	17.25		17.37	18.70	18.54	17.16				17.98	17.45				
	150 m			14.72	14.70	15.32	14.62				14.91	14.86						15.37				
	200 m			12.90	12.85	12.73	12.56				12.98							13.89				
	m																					
	m																					
	m																					
	m																					
	m																					
塩分P S U	0 m		34.473	34.470	34.480	34.498	34.503	34.513	34.473	34.514	34.512	34.500	34.477	34.471	34.378	34.350	34.469	34.304	33.813	33.370		
	10 m		34.474	34.479	34.481	34.499	34.507	34.509	34.477	34.515	34.512	34.501	34.493	34.472	34.379	34.351	34.468	34.308	33.865	33.376		
	20 m		34.475	34.479	34.482	34.499	34.503	34.501	34.477	34.515	34.512	34.500	34.501	34.457	34.378	34.352	34.467	34.309	33.899	33.371		
	30 m		34.475	34.480	34.482	34.499	34.493	34.456	34.475	34.514	34.513	34.500	34.501	34.424	34.375	34.352	34.469	34.310	33.905	33.378		
	50 m		34.474	34.479	34.482	34.491	34.493	34.415	34.465	34.493	34.513	34.500	34.502			34.350	34.469	34.310	33.929			
	75 m		34.471	34.445	34.480	34.503	34.519	34.536		34.526	34.497	34.496	34.501			34.350	34.468	34.282				
	100 m		34.544	34.579	34.578	34.564	34.628	34.563		34.573	34.589	34.588	34.556				34.545	34.540				
	150 m			34.516	34.509	34.533	34.514			34.523	34.519							34.529				
	200 m			34.436	34.434	34.428	34.419			34.438								34.476				
	m																					
	m																					
	m																					
	m																					
	m																					
気象・海象	海深 m		666.4	765.4	1216.2	1162.9	296.2	124.5	82.5	175.8	442.5	190.2	108.1	45.4	54.1	96.9	131.9	264	80.7	62.2		
	水色		5	5	4	5	5	5	3	3	4	3	3	3	5	4	3	4	5	5		
	透明度 m		18	19	23	18.5	19	18	26.5	24	22	26	25	23	17	19	24	18	14	15		
	波浪		3	4	4	3	3	2	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3		
	うねり		E-1	ENE-1	ENE-1	E-1	E-1	ESE-1	E-1	ENE-3	--0	--0	--0	--0	S-2					S-2		
	風向 (d)		E	NE	E	E	E	SSW	NE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	N	NNW	NNW	N	N	NNW		
	風速 (m/s)		4	3.4	6.5	5.8	3.2	1.2	9.3	10.6	11.3	10.7	9.2	6.9	9.7	9.9	10	10	11.4	10.7		
	気温 ℃		11.8	11.8	12	12.1	12.3	12.7	10.5	10.2	10.4	10.5	10.6	9.3	12.3	12.8	13.3	12	11.9	12.6		
	雲形		Ns-St	Ns-St	Sc-Ns	Sc-Ns	Sc-Ns	Sc-Ns	Sc-St	Sc-St	Sc-St	Sc-St	Sc-St	Sc-St	Cs-Sc	Cc-Sc	Ac-Sc	Cs-Cc	Cs-Cc	Ac-Sc		
	雲量		10	10	6	9	9	9	2	1	2	3	2	1	3	7	7	6	6	6		
	天気		r	r	bc	c	c	c	b	b	b	bc	b	b	bc	bc	bc	bc	bc	bc		
	気圧 hPa		1017.4	1016.5	1013.7	1013.2	1013.1	1013.3	1018.1	1018.3	1019.5	1020.3	1020.5	1020.8	1016.4	1016.7	1015.5	1014.7	1014	1014		
流況	10 m	流向 deg	121.4	2.6	305.5	293.5	246.7	219.3	347.7			37.4	18.1	46.2	37.2	43.3	344.4	135.2	170.1	60.7		
		流速 Kt	0.5	0.2	0.3	0.7	0.3	0.7	0.1			0.5	0.1	0.4	0.3	0.3	0.3	0.7	0.2	0.3		
	50 m	流向 deg	119.5	48.4	301.3	293	212.5	206.5	253.7			8.8	344.4			27.9	331.5	121.6	121.8	41.8		
		流速 Kt	0.5	0.2	0.2	0.7	0.6	0.5	0.1			0.4	0.3			0.2	0.4	0.7	0.6	0.6		
	100 m	流向 deg	158.4	287.4	257.4	271.2	222.7	33				327.1					348.4	248.4				
		流速 Kt	0.5	0.4	0.2	0.6	0.4	0.1				0.2					0.2	0.4				

緯度・経度は世界測地系(WGS-84)採用、無印は C T D (ICTD/DT2000) による (a) S T D (アレック電子AST-1000) による (b)水温計による (c)クロロテック (アレック電子ACL220-PDK) による (?)測器不明